



Crna Gora
Predsjednik

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Proglašavam, **Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na Šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 30. jula 2016. godine.

Broj: 01-814/2

Podgorica, 03.08.2016. godine



Filip Vujanović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na Šestoj sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 30. jula 2016. godine, donijela je

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 16/07, 29/13 i 9/15), u članu 17 stav 3 poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„9a) obezbjeđivanja pristupa sistemu za prenos prirodnog gasa i električne energije;“.

U tački 10 riječi: „1) do 9)“ zamjenjuju se riječima: „1) do 9a)“.

Član 2

U članu 24a stav 1 poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6a) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u hotelima sa najmanje četiri zvjezdice u Sjevernom regionu, odnosno sa najmanje pet zvjezdica u Središnjem i Primorskom regionu.“

Tačka 16 mijenja se i glasi:

„16) hrane za životinje, sredstava za ishranu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sjemenskog i sadnog materijala i živih životinja.“

U stavu 2 poslije oznake za tačku 6, dodaju se oznaka „6a)“ i interpunkcijski znak zarez.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Regioni iz stava 1 tačka 6a) ovog člana određuju se u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj.“

Član 3

U članu 25 stav 1 tačka 12a riječi: „ili treće strane“ zamjenjuju se riječima: „kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države“.

Član 4

U članu 28 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima, i to:

a) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;

b) pošiljke neznatne vrijednosti;

c) predmeti koje su domaći i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;

d) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;

e) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;

f) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;

g) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;

h) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;“.

U tački 11 riječi: „fizičkog hendikepa“ zamjenjuju se riječima: „dugogodišnjeg fizičkog oštećenja“.

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„13) uvoz robe koju obave oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snabdijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima.“.

U stavu 2 riječi : „i 12)“ zamjenjuju se riječima: „12) i 13)“,“.

Član 5

U članu 37 stav 1 poslije riječi: „oporezive djelatnosti“ dodaju se riječi: „za koju se plaća PDV“.

Član 6

Poslije člana 71 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 71a

„Odredba člana 24a stav 1 tačka 6a) ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.“

Član 71b

Odredba člana 28 stav 1 tačka 13) ovog zakona primjenjivaće se nakon isteka 30 dana od dana prijema Crne Gore u Organizaciju Sjevernoatlantskog saveza (NATO).“.

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:16-3/16-1/11

EPA 1055 XXV

Podgorica, 30. jul 2016. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

PREDSEDNIK

Darko Pajović

